

"CRVENI SIGNAL" AD GRADIŠKA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2024. GODINU
SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA

B.Luka, februar 2025.g.

S A D R Ž A J

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	3
1. UVOD	22
2. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU	22
3. PRAVNI I DRUGI OSNOVI	23
4. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE	26
5. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	32

Društvo za reviziju i poresko savjetovanje "ADITON" doo Banja Luka - Ul. V.Pelagića 24/26
Tel./faks.: +387 51 214-670 mobilni +387 65 522-723 ■ www.aditon.rs.ba ■ e-mail: aditon.doo@gmail.com
MBS 1-12461-00 ■ MBR 1954601 ■ JIB kod PU RS 4401613680003 ■ IB kod UIO 401613680003
Upisani i uplaćeni osnovni kapital 5.000 KM ■ Ž-R kod "NLB Banke" B.Luka br. 5620990001398361

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

“CRVENI SIGNAL“ AD GRADIŠKA **- Skupštini i Upravnom odbora Društva**

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja “CRVENI SIGNAL“ AD Gradiška (u nastavku teksta: Društvo), koji sadrže izvještaj o finansijskoj poziciji na dan 31.12.2024. godine, izvještaj o ukupnom rezultatu, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prezentuju fer i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2024. godine, finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Osnov za mišljenje

Sproveli smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti, prema navedenim standardima, dodatno su opisane u pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo, u skladu sa Etičkim kodeksom IESBA za profesionalne računovođe (Kodeks IESBA), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo etičke obaveze u skladu sa zahtjevima iz Kodeksa IESBA. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući za pružanje osnove za davanje našeg mišljenja.

Skretanje pažnje

Ne modifikujući iskazano mišljenje napominjemo sljedeće:

Stalnost poslovanja

Kako je opisano Napomenama uz finansijske izvještaje, Društvo već više godina ne ostvaruje prihode tako da je ukupan gubitak veći za 81.893 KM akcijskog kapitala. Analiza dugoročne i kratkoročne finansijske ravnoteže i strukture izvora finansiranja i imovine Društva, kao i povećanje akumuliranog gubitka, ukazuju na značajne poteškoće u ispunjavanju obaveza što dovodi do visokog ukupnog poslovnog rizika. Takođe, sudski i istražni postupci vezano za imovinu Društva su još u toku. Dio obaveza iz prethodnog perioda izmiren je

sredstvima većinskog vlasnika. Nastavak poslovanja će isključivo zavisiti od povjerilaca Društva. Kako potraživanja većinskog vlasnika značajno učestvuju u ukupnim obavezama Društva, zaključuje se da su za nastavak poslovanja ključne odluke tog lica. U toku revizije pribavljena je Izjava / Pismo podrške kojim većinski vlasnik izjavljuje da će nastaviti sa podrškom Društva u svrhu neometanog odvijanja poslovanja i u narednom periodu.

Ograničenja rukovodstva u raspolaganju dokumentacijom iz prethodnog perioda

Kako je opisano u Napomenama uz finansijske izvještaje prethodna uprava preduzeća koja je smjenjena 2020. godine nije izvršila primopredaju dokumentacije novoj upravnoj strukturi za period od 2006 - 2020, te je završni račun za 2020. godinu sačinjen na osnovu raspoložive dokumentacije koristeći završni račun za 2005. godine, podatke obezbjeđene kroz popis imovine kada je novo rukovodstvo preuzelo rukovođenje Društvom i ostale dokumentacije koja se mogla pribaviti iz eksternih izvora (npr. sudski registri, registri poreske uprave i dr.). Pored opisanog, kako rukovodstvo tvrdi, dio predmetne dokumentacije koja se odnosi na prethodne godine, još uvijek se nalazi u posjedu službenih lica tužilaštva, odnosno MUP-a Republike Srpske.

Ključna pitanja

Ključna pitanja su ona pitanja koja su po profesionalnom prosuđivanju revizora bila od najvećeg značaja u vršenju revizije finansijskih izvještaja za period za koji se revizorski poslovi obavljaju.

Nakon izvršene revizije ocijenili smo da nema ključnih pitanja značajnih za posebno saopštavanje, svi aspekti su obrađeni u kontekstu finansijskih izvještaja kao cjeline, kao i u formiranju našeg mišljenja, a određene okolnosti na koje bi trebali ukazati, date su u Izvještaju.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja, uključujući i njihovo adekvatno i blagovremeno objavljivanje, odgovorno je rukovodstvo Društva. Ovo podrazumijeva ustrojavanje i vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija u skladu sa važećim zakonima Republike Srpske, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola relevantnih za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, blagovremeno vršenje procjena imovine i kapitala, što je dio načela i principa sadržanih u Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Odgovornost rukovodstva podrazumijeva poštovanje važećih zakonskih propisa, uključujući zakone iz oblasti računovodstva, poreske i druge zakone relevantne za poslovanje Društva.

Rukovodstvo je odgovorno i za poštovanje internih odluka donesenih u skladu sa opštim aktom Društva, što uključuje obezbjeđivanje punog integriteta imovine.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su da pružimo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne greške, bilo zbog prevara ili grešaka i da izdamo revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalne greške kada one postoje. Greške mogu da proizađu iz kriminalnih radnji i grešaka i smatraju se značajnim ako, pojedinačno ili zbirno, mogu uticati na ekonomske odluke donosioca donesene na osnovu finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije, obavljene u skladu sa MSR, izrazili smo profesionalno mišljenje i zadržali profesionalni skepticizam tokom postupka revizije. Takođe smo:

- Identifikovali i procijenili rizike nastanka materijalno značajnih pogrešaka u finansijskim izvještajima, uzrokovanih prevarom ili greškom,
- Osmislili i sproveli revizorske procedure kao odgovor na ove rizike i prikupili revizorske dokaze koji su dovoljni i adekvatni da pruže osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajne materijalne pogreške koja je posljedica prevare je veći od one koja je rezultat greške, jer prevara može podrazumijevati dosluh, krivotvorenje, namjerno izostavljanje, pogrešne interpretacije, kao i zaobilaženje interne kontrole
- Postigli razumijevanje interne kontrole koja je relevantna za reviziju, u cilju kreiranja revizijskih procedura, koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti interne kontrole Društva;
- Procijenili adekvatnosti korišćenih računovodstvenih politika, kao i razumnosti računovodstvenih procjena i povezanih objelodanjivanja menadžmenta;
- Kreirali zaključak o adekvatnosti upotrebe načela stalnosti poslovanja u računovodstvu, i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji značajna neizvjesnost u vezi sa događajima i uslovima koji mogu dovesti do značajne sumnje u mogućnost Društva da nastavi sa poslovanjem. Ukoliko zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, dužni smo da u svom revizorskom izvještaju skrenemo pažnju o ovim objavljivanjima u finansijskim izvještajima, ili ako takva objavljivanja nisu adekvatna, da modifikujemo mišljenje. Naši zaključci su zasnovani na revizijskim dokazima koji su prikupljeni do dana izrade revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili okolnosti mogu prouzrokovati prestanak poslovanja Društva;
- Procijenili sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući objavljivanja, i da li finansijski izvještaji predstavljaju transakcije i događaje na način na koji se postiže fer prezentacija;
- Ostvarili smo komunikaciju sa upravom, u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom obavljanja revizije i značajnih rezultata revizije, uključujući bilo koje značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe smo dali rukovodstvu izjave da smo usaglašeni sa relevantnim etičkim zahtjevima vezanim za nezavisnost, kao i u vezi sa ostalim pitanjima za koje je

razumno očekivati da mogu da utiču na našu nezavisnost, a tamo gdje je primjenjivo, i mjere povezane sa zaštitom od tih prijetnji.

Poslednja revizija finansijskih izvještaja "CRVENI SIGNAL" A.D. Gradiška urađena je za 2023. godinu.

Partner angažovan u postupku revizije čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Milan Blagojević.

Broj: 03/25
Banja Luka, 27.02.2025.



Ovlašćeni revizor:
Milan Blagojević

Aditon d.o.o.
Vase Pelagića 24-26
78000 Banja Luka

55EAEK - 10.02.2025

Opšti podaci



Oznaka: 55EAEK

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	A.D. Crveni signal
4. JIB:	4401067310003
5. Matični broj:	1283596
6. Opština:	008
7. Adresa:	Kozarskih ustanika 36
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	Eco Trade d.o.o., Šmitran Petar
10. Veličina:	0 - malo
11. Vlasništvo:	privatno
12. Šifra djelatnosti:	80410
13. Telefon:	/ -
14. e mail:	@
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	privatno preduzeće
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2024
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2024-31.12.2024)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete (MSFI za MSE)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	Tanja Blagojevic
2. Broj licence:	SRT-0274/25
3. Broj sertifikata:	2510-10170
4. e mail:	agencijazora@hotmail.com
5. Telefon:	051/835-751
6. Fax:	/ -
IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:	
1. JIB:	4502976160002
2. Naziv:	ZORA Tanja Blagojevic s.p. Gradiška
3. Način angažovanja:	ugovor sa preduzetnikom koji je registrovan za pružanje rac. usluga

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



55EAEK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
Matični broj: 1283596
JIB: 4401067310003
Šifra djelatnosti: 80410
Sjedište: Kozarskih ustanika 36



Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-007-00204634-74 (GI)

Bilans stanja - aktiva
na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		215,215	74,817	140,398	146,855
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002					
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004					
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		215,215	74,817	140,398	146,855
020, dio 029	1. Zemljište	009					
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	1	215,215	74,817	140,398	146,855
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	2			0	
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014					
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSUSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

55EAEK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
 Matični broj: 1283596
 JIB: 4401067310003
 Šifra djelatnosti: 80410
 Sjedište: Kozarskih ustanika 36

Žiro račun kod poslovnih i
 555-007-00204634-7a

Bilans stanja - aktiva
 na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		130,774	0	130,774	130,774
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037					
100 do 109	1. Zalihe materijala	038					
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043					
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		130,774	0	130,774	130,774
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		130,774	0	130,774	130,774
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047					
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	3	130,774	0	130,774	130,774
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052					
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053					
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		0	0	0	0
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063	4	0		0	
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064					
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065					

ČK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
Matični broj: 1283596
JIB: 4401067310003
Šifra djelatnosti: 80410
Sjedište: Kozarskih ustanika 36

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-007-00204634-74 (G)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		345,989	74,817	271,172	277,629
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067					

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje



55EAEK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
Matični broj: 1283596
JIB: 4401067310003
Šifra djelatnosti: 80410
Sjedište: Kozarskih ustanika 36

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-007-00204634-74 (G)

Bilans stanja - pasiva
na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		-81,893	-73,929
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		313,010	313,010
300	I. Akcijski kapital (104+105)	103		313,010	313,010
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		313,010	313,010
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115			
322	1. Zakonske rezerve	116			
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSUSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSUSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124			
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126			
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		394,903	386,939
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129	5	386,939	196,502
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		7,964	190,437
	XI UČESĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		349,624	349,619
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133			
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135			
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		349,624	349,619
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		107,385	107,380

55EAEK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
 Matični broj: 1283596
 JIB: 4401067310003
 Šifra djelatnosti: 80410
 Sjedište: Kozarskih ustanika 36

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00204634-74 (G)

Bilans stanja - pasiva
 na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		242,239	242,239
do 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		3,441	1,939
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148			
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150			
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		644	0
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156			
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		644	
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162			
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		2,797	1,939
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164			
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165			
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		271,172	277,629
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170			


Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



55EAEK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
Matični broj: 1283596
JIB: 4401067310003
Šifra djelatnosti: 80410
Sjedište: Kozarskih ustanika 36



Zbirni račun kod poslovnih banaka:
555-007-00204634-74 (G)

Bilans uspješnosti
na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)	201			
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202			
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206			
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210			
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212			
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortiziraju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortiziraju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218			
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		7,964	7,440
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221			
513	3. Troškovi goriva i energije	222			
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223			
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224			
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225			
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		569	569
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		6,456	6,456
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		6,456	6,456
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229			
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	y) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232		6,456	6,456
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		934	215
555	8. Troškovi poreza	235		5	200
556	9. Troškovi doprinosa	236			
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237			
	V. POSLOVNI GUBETAK (219 - 201)	238		7,964	7,440
66	G. FINANŠUSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANŠUSKI PRIHODI (240 do 243)	239			
660, 661	1. Prihodi od kamata	240			

55EA EK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
 Matični broj: 1283596
 JIB: 4401067310003
 Šifra djelatnosti: 80410
 Sjedište: Kozarskih ustanika 36

Zira račun kod poslovnih ban.
 555-007-00204634-74 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244			
560, 561	1. Rashodi kamata	245			
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 - 244) ili (239-244-238)	249			
	D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		7,964	7,440
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251			
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259			
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		0	182,997
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		0	182,997
	Z. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 261)	271		0	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)	272		0	182,997
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			

- 10.02.2025

Ime obveznika: A.D. Crveni signal
 Matični broj: 1283596
 JIB: 4401067310003
 Šifra djelatnosti: 80410
 Sjedište: Kozarskih ustanika 36

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00204634-74 (CI)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 589, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 586 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvrjeđenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
59	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286			
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja bioloških sredstava koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			

55EAEK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
 Matični broj: 1283596
 JIB: 4401067310003
 Šifra djelatnosti: 80410
 Sjedište: Kozarskih utamika 36

Žiro računi kod poslovnih lica
 555-007-90204634-741

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	I.J. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302			
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305			
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		7,964	190,437
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307			
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308		7,964	190,437
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309			
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316			
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317		7,964	190,437
726	O. Međudividue i drugi vidovi raspodjele dobiti u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu osnovu rada	323			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	6		
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		-7,964	-190,437
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (s 402 + 403 + 404 + 405 + 406+407)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neће biti reklasifikovane u bilans uspjeha (s 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414)	408			

K - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
Matični broj: 1283596
JIB: 4401067310003
Šifra djelatnosti: 80410
Sjedište: Kozarskih ustanika 36

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-007-00204634-74 (G)

Bilans uspjeha
na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuelni dobiti(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU(± 401 ± 408)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (409 ± 415)	416		-7,964	-190,437
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



55EAEK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
Matični broj: 1283596
JIB: 4401067310003
Šifra djelatnosti: 80410
Sjedište: Kozarskih ustanika 36



Tokovi gotovine
na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I	501		0	0
	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)				
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		0	0
2.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
3.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
4.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505			
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506			
1.	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507			
2.	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			
3.	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509			
4.	Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510			
5.	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
6.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512			
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		0	0
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		0	0
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I	515		0	0
	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)				
1.	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		0	0
2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
3.	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4.	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6.	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7.	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8.	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9.	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10.	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11.	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12.	Prilivi po osnovu kamata	527			
13.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14.	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15.	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531			
1.	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533			
3.	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4.	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6.	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7.	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8.	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			

55EA6K - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
 Matični broj: 1283596
 JIB: 4401067310003
 Šifra djelatnosti: 80410
 Sjedište: Kozarskih ustanika 36

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00204634-74 (G)

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 - 531)	542		0	0
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 - 515)	543		0	0
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544			
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551			
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 - 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 - 544)	560			
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		0	0
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562			
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (561 - 562)	563		0	0
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 - 561)	564		0	0
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565			
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
	1. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 - 564 + 566 - 567)	568			0

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



55/EAK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni
signal
Matični broj: 1283596
JIB: 4401067310003
Sifra djelatnosti: 804110
Sjedište: Kozarski utrak 36

Izveštaj o promjenama u kapitalu
na dan 31.12.2024



Za izdavanje kod poslovnih banaka:
555-607-00204634-74 (GD)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za nekretnostne postrojenja i opremu	Revalorizacijske rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacijske rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubici)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
1.	Stanje na dan 01. 01. 20. godine	901		313.010						-190.677	122.333		122.333
2.	Efekti primljeni u računovodstvenim policijskim	902											
3.	Efekti ispranke griješaka	903											
4.	Prihodno iskazano stanje na dan 01. 01. 20. godine (90) ± 902 ± 903	904		313.010	0	0	0	0	0	-190.677	122.333	0	122.333
5.	Dobit/(gubici) za godinu	905								-5.824	-5.824		-5.824
6.	Ostali ukupni rezultati za godinu	906											
7.	Ukupna dobit/(gubici) ± 904 ± 906	907		0	0	0	0	0	0	-5.824	-5.824	0	-5.824
8.	Emisija akcijahog kapitala i drugi oblici posredstva kapitala	908											
9.	Stvaranje supostrežnih akcija i drugi oblici umnogjenja kapitala	909											
10.	Objavljen dividende	910											
11.	Drugi oblici izdavanja dobiti i podizanje gubitaka	911											
12.	Ostale promjene	912											

-(KM)

SEPAEK - 10.02.2025

Naziv dioničnika: A.D. Crveni
signal
Matični broj: 1283596
JIB: 440106710003
Šifra državljanstva: 80410
Sjedište: Kozarčkih ulazika 36

Zbir računski kod poslovnih knjig:
555.607.60294634.74.103

Izveštaj o promjenama u kapitalu
na dan 31.12.2024

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Aksijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnostne postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	13. Stanje na dan 31. 12. 20____ / 1. 1. 20____ godine (904 = 907 + 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913		313,010	0	0	0	0	0	-196,501	-116,509	0	116,509
	14. Efikaci promjena u računovodstvenim podacima	914											
	15. Efikaci ispravci grešaka	915											
	16. Poslovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20____ godine (913 ± 914 ± 915)	916		313,010	0	0	0	0	0	-196,501	116,509	0	116,509
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								-190,437	-190,437		-190,437
	18. Ostali ukupni rezultati za godinu	918								-7,964	-7,964		-7,964
	19. Ukupni dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	0	0	0	-198,401	-198,401	0	-198,401
	20. Emisija akcija/kao kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											
	21. Smanjenje supervenit akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											
	22. Objavljeni dividende	922											

-KM

eAEK - 10.02.2025

Naziv obveznika: A.D. Crveni signal
Matični broj: 1243596
OIB: 4401067310803
Sifra djelatnosti: 80410
Sjedište: Korzarskih ustaika 36

Ziro račun kod poslovnih banaka:
255.907.2010463474 (C)

Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2024

Grupa računa	POZICIIA	AOP	Napomena	Akciji/kapital/Vlasnički udjel	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezervi za postrojenja i opremu	Revalorizacije rezervi za nekretnosti	Revalorizacije vrednovanih po fer vrijednosti kroz vrijednosni razlika	Ostale revalorizacije rezervi	Akumulirani neraspoređeni dobiti (gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (financijski interesi)	UKUPNI KAPITAL
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i gubitke gubitka	923													
24. Ostale promjene	924													
25. Službe na dan 31.12.20. godine (916 ± 919 ± 920 - 923 - 922 ± 923 ± 924)	925			313,010	0	0	0	0	0	0	-394,902	-81,892	0	-81,892

Lice sa licencom: *[Signature]*

Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*

1. UVOD

Crveni Signal a.d. nije sastavljao završne račune od 2005. godine. Zadnji sastavljeni završni račun bio je iz 2005. godine a u 2006. godini došlo je do promjene uprave preduzeća. Za 2020. godinu završni račun je sastavljen naknadno u junu 2021. godini. Prethodna uprava preduzeća nije dozvolila predaju zvanične dokumentacije novoj upravnoj strukturi. Knjigovođa je odbijao da preda dokumentaciju, ista oduzeta iz MUP-a Gradiška i nije dostavljena Društvu. Završni račun za 2020., 2021., 2022. i 2023 godinu sastavljen je na osnovu raspoložive dokumentacije koristeći završni račun za 2005. godinu.

2. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Društvo "Crveni signal" A.D. Gradiška više od dvije decenije obavlja djelatnost obuke kandidata za polaganje vozačkih ispita, a od 2003. godine registruje se i za obavljanje poslova tehničkog pregleda. Poslije provedene privatizacije, preduzeće je 2002. godine organizovano kao akcionarsko društvo.

Osnovna djelatnost Društva je P 85.53 – Djelatnosti vozačkih škola.

Društvo je registrovano kod Uprave za indirektno oporezivanje kod Poreske uprave Republike Srpske sa JIB-om 4401067310003, nije PDV obveznik.

Sjedište Društva je:

78400 Gradiška

ul. Kozarskih ustanika br. 36.

Odgovorno lice:

- Nikšić Mihajlo.

Na dan bilansa, struktura vlasništva nad akcijama je bila sljedeća:

NAZIV / IME I PREZIME AKCIONARA	% AKCIJA
ECO TRADE DOO GRADIŠKA	50,558768
ŠMITRAN PETAR	30,017571
ALIBABIĆ SAMED	6,827897
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	4,999840
KNEŽEVIĆ BOGOSLAV	0,168046
BORJANOVIĆ MARICA	0,133862
KLJAJIĆ DUŠKO	0,133862
PAVIĆ VELIMIR	0,125555
KLINCOV BORO	0,125555
UGRENOVIĆ DRAGUTIN	0,125555
ĐORĐIĆ NENAD	0,125555

KOJIĆ MIROSLAV	0,125555
STANIŠLJEVIĆ BOGDAN	0,125555
DANILOVIĆ MILOVAN	0,125555
BALTA BORISLAV	0,125555
PERIŠIĆ NOVAK	0,125555
PAVIĆ SLADAN	0,125555
BALTA MILAN	0,125555
SANTRAČ RAJKO	0,125555
BOSANČIĆ ŽELJKO	0,125555
OSTALI AKCIONARI	5,527939
UKUPNO	100

3. PRAVNI I DRUGI OSNOVI

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske Društvo se smatra malim preduzećem, ali kako ima status otvorenog akcionarskog društva čijim akcijama se trguje na Berzi, obveznik je nezavisne revizije finansijskih izvještaja.

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izvještaja su:

1. Mihajlo Nikšić, direktor
2. Tanja Blagojević, računovođa sa licencom

Finansijsko knjigovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka koji obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Obrada podataka, evidentiranje poslovnih događaja i sačinjavanje finansijskih izvještaja se vrši po načelima urednog knjigovodstva, a povjereno je Agenciji za pružanje računovodstvenih usluga „Zora“. Gradiška.

Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio i odvija se u skladu sa neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mjesta.

Računovodstvena evidencija bazirana je na sljedećim računovodstvenim propisima:

- Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Sl.gl.RS 94/15 i 78/20),
- Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MRS i MSFI),

- Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik Republike Srpske", br. 104/21 i 59/22),
- Pravilniku o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 89/20),
- Pravilniku o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 89/20),
- Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza ("Sl. glasnik Republike Srpske 45/16 i 113/21) i dr.

Poreski propisi koji su se primjenjivali kod utvrđivanja poreskih obaveza su:

- Zakon o carinskoj politici BiH ("SL.glasnik BiH", br. 58/15),
- Zakon o porezu na dodatu vrijednost Bosne i Hercegovine ("SL.glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23 i 80/23),
- Zakon o porezu na dobit ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 94/15, 1/17 i 58/19),
- Zakon o porezu na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 60/15, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/22 i 112/23),
- Zakon o doprinosima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 114/17, 112/19, 49/21, 119/21, 56/22, 132/22 i 112/23)
- Zakon o porezu na nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 91/15). i dr.

Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja.

Osnovi za sastavljanje i prezentaciju

Finansijski izvještaji Društva za period 01.01.2024.-31.12.2024. godinu su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje Društva. Finansijski izvještaji su sastavljeni po načelu nabavne vrijednosti.

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom važećim Pravilnikom.

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u Konvertibilnim markama (KM). Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Društvo je prilikom sastavljanja izvještaja o tokovima gotovine za period 01.01.2024.-31.12.2024. godinu koristilo direktni metod izvještavanja o tokovima gotovine.

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI). Naime, na osnovu odredbi važećeg Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su u obavezi da u potpunosti primjenjuju MRS, odnosno MSFI, kao i Međunarodne standarde revizije (MSRev), Kodeks etike za profesionalne računovođe, kao i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa, na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda ("IAS"), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja ("IFRS"), u daljem tekstu zajedno: "Standardi", koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2019. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Republike Srpske.

Uporedni podaci

Društvo je kao uporedne podatke prikazalo bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na dan 31.12.2023.godine kao i bilans stanja na dan 31.12.2023.godine.

Stalnost poslovanja

Društvo sastavlja svoje finansijske izvještaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, uz ograničenje. Kako Poštovanje ovog načela je sporno s obzirom da Društvo preko 15 godina ne obavlja djelatnost, oprema je otuđena, a sporovi nisu okončani niti ima naznaka kada će se to desiti. Društvo već duže vrijeme ne obavlja registrovanu djelatnost, nastavak poslovanja zavisi od finansijske podrške većinskog vlasnika. Većinski vlasnik je dao izjavu o podršci za dalje poslovanje Društva.

4. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo je obavezno da se pridržava sljedećih načela:

NAČELO STALNOSTI iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj društva kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju omogućuje poslovanje u neograničenom roku iz čega proizilazi privremenost i povremenost izvještavanja, kao i obaveznost procjenjivanja po nabavnoj cijeni i cijeni koštanja, osim u slučajevima primjena načela impariteta.

NAČELO DOSLJEDNOSTI koje podrazumjeva da se način procjenjivanja u dužem vremenskom razdoblju ne mijenja, a ako do promjene ipak dođe u Aneksu se iskazuje efekat promjene i obrazlaže razlog promjene.

NAČELO REALIZACIJE po kome se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo realizovani (tržišno potvrđeni) dobiti.

NAČELO IMPARITETA (nejednake vrijednosti), koje zahtjeva bilansiranje imovine po najnižoj a obaveza po najvišoj vrijednosti, što ima za posljedicu odmjera vanja rashoda na više a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvrijeđenja (depresijacije) i rezervisanja nezavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.

NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenat plaćanja po osnovu rashoda.

NAČELO POJEDINAČNOG PROCJENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA pri čemu eventualna grupna procjenjivanja radi racionalizacije proističu iz pojedinačnog procjenjivanja.

NAČELO IDENTITETA BILANSA po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

PROCJENJIVANJE IMOVINE

GOODWILL I NEMATERIJALNA ULAGANJA se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju ulaganja u razvoj, koncesije, patente, licence, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu, kao i kupovinom stečeni goodwill.

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

U nekretnine postrojenja i opremu spadaju: zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicione nekretnine, nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi, avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i investicione nekretnine i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi.

U momentu nabavke ova imovina se vrednuje po nabavnoj cijeni. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, postrojenja, oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije i gubitka po osnovu obezvrijeđenja).

Sadašnja vrijednost građevinskih objekata, postrojenja, opreme i investicione imovine uvećava se za naknadne troškove po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki pod uslovom da se ovi troškovi mogu izmjeriti i da oni produžuju korisni vijek ili povećavaju učinak sredstva.

Nakon početnog vrednovanja kada knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od vladajućih tržišnih cijena na dan bilansa, vrši se procjena nekretnina, postrojenja i opreme ili putem ponovne nabavne cijene ili putem revalorizacije. Pozitivni efekti ove procjene povećavaju revalorizacionu rezervu, a negativni efekti smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizacione rezerve nema negativni efekat povećava rashod obezvrijeđenjem imovine u bilansu uspjeha.

POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od prodaje i druga potraživanja obuhvataju: potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova, druga kratkoročna potraživanja i porez na dodatu vrijednost.

Kratkoročna potraživanja procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti. Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospijeca, indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrijednost koji nije konpenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

U gotovinu i ekvivalente gotovine spadaju: gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti, poslovni računi, izdvojena sredstva, akreditivi, blagajna, ostala novčana sredstva i novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrijednost umanjena.

Hartije od vrijednosti koje su neposredno unovčljive i plemeniti metali smatraju se gotovinskim ekvivalentima. Hartije od vrijednosti procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti a plemeniti metali po vrijednosti izvedenoj iz cijena plemenitih metala na svjetskom tržištu.

Hartije od vrijednosti, depoziti po viđenju i gotovina u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

PROCJENJIVANJE PASIVE

KAPITAL

U kapital spadaju: osnovni kapital umanjen za upisani neuplaćeni kapital, rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve), revalorizacije rezerve i nerealizovani dobici i gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju, neraspoređeni dobitak i gubitak do visine kapitala.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

KRA TKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

U kratkoročne finansijske obaveze spadaju: kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima, obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti, kratkoročni krediti u zemlji, kratkoročni krediti u inostranstvu, dio dugoročnih kredita i dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu koje dospjevaju za plaćanje do jedne godine, kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i ostale kratkoročne finansijske obaveze.

Kratkoročne finansijske obaveze u nacionalnoj valuti iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Kratkoročne finansijske obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE

U obaveze prema dobavljačima i druge obaveze spadaju: obaveze iz poslovanja, obaveze iz specifičnih poslova, obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, druge obaveze, osim obaveze za učešće u dobitku i obaveze za porez na dodatu vrijednost.

Obaveze iz poslovanja u nacionalnoj valuti iskazuju se u neplaćenom iznosu, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

Obaveze za porez na dodatu vrijednost odnose se na obračunat poreza na dodatu vrijednost kupcima u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost od strane dobavljača i po osnovu uvoza i nije plaćen fiskusu.

SREDNJI KURS VALUTA I KRETANJE CIJENA

Srednji kurs važnijih stranih valuta je:

	31.12.2023.	31.12.2024.	Indeks
1 EUR	1,955830	1,955830	100
1 USD	1,769982	1,872683	106
1 CHF	2,112127	2,072952	98

Prema podacima Republičkog Zavoda za statistiku koeficijent potrošačkih cijena od početka godine do kraja decembra 2024. godine iznosio je 0,013.

U narednoj tabeli dat je pregled mjesečnog kretanja koeficijenata potrošačkih cijena za 2023. i 2024. godinu:

Mesec	2023. godina	2024. godina
Januar	0,006	0,030
Februar	0,006	0,028
Mart	0,005	0,027
April	0,003	0,025
Maj	-0,001	0,023
Jun	0,001	0,017
Jul	-0,001	0,018
Avgust	0,011	0,011
Septembar	0,008	0,004
Oktober	0,000	0,005
Novembar	-0,002	0,004
Decembar	-0,003	0,005

PRIHODI I RASHODI

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

Poslovne prihode čine:

- prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima, u zemlji i inostranstvu,
- prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima, u zemlji i inostranstvu,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju se po cijeni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj cijeni, a prihodi od prirasta osnovnog stada priznaju se po tržišnoj cijeni,
- promjena vrijednosti investicionih nekretnina,
- promjena vrijednosti biološke imovine,
- prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, donacija, prihodi iz budžeta i drugih namjenjenih izvora i drugi slični prihodi,
- prihodi od zakupnina, članarina, tantijema, prihodi iz namijenskih izvora finansiranja i ostali poslovni prihodi.

Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrijednosti zaliha učinaka i na niže za smanjenje vrijednosti zaliha učinaka.

Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

Finansijske prihode čine: finansijski prihodi od povezanih pravnih lica, prihodi od kamata, prihodi od pozitivnih kursnih razlika, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, prihodi od učešća u dobitku od zajedničkih ulaganja i ostali finansijskih prihodi.

Finansijske rashode čine: finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima, rashodi po osnovu kamata, rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

OSTALI PRIHODI I RASHODI

Ostale prihode čine: prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine, prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina i ostali prihodi.

Ostale rashode čine: rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine, rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina.

DOBICI I GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U REZULTATU

Dobici utvrđeni direktno u kapitalu su: dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju, dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju, dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja, aktuarski dobici od planova definisanih primanja, efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova i ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu.

Gubici utvrđeni direktno u kapitalu su: gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju, gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja, aktuarski gubici od planova definisanih primanja, efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova i ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu.

POREZ NA DOBITAK


Porez na dobit se utvrđuje u skladu sa važećim propisima u iznosu i rokovima koji su propisani Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, a priznavanje privremenih razlika, odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza vrši se skladu sa MRS 12.

5. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

CRVENI SIGNAL AD
GRADIŠKA

KOZARSKIH BRIGADA 36
JIB 4401067310003, tel-fax 051-813-201

Zr 562-010-0000-214181



Datum: 10.02.2025.

Note uz završni račun za 2024.godinu

Crveni signal a.d. nije sastavljao završne račune od 2005. godine. Zadnji sastavljeni završni račun bio je iz 2005. godine a u 2006. godini došlo je do promjene uprave preduzeća. Za 2020. godinu završni račun je sastavljen naknadno u junu 2021. godine. Prethodna uprava preduzeća nije dozvolila predaju zvanične dokumentacije novoj upravnoj strukturi. Knjigovođa je odbijao da preda dokumentaciju, ista oduzeta iz MUP-a Gradiška i nije dostavljena društvu. Završni račun za 2020., 2021. i 2022. Godinu sastavljen je na osnovu raspoložive dokumentacije koristeći završni račun za 2005. Godinu.

1. Građevinski objekti (AOP 010)

Nabavna vrijednost građevinskih objekata je 215.215,00KM evidentirana po završnom računu za iz 2005. godine oko kojih se vode sudski sporovi. Izvršena je amortizacija za 2019,2020,2021 i 2022. Godinu.

Prema podacima iz katastra zgrada je pod teretom Šmitran Petra koji ima pravo vlasništva na poslovnom prostoru površine 88,58m2., ZOIO CROATIA Zagreb, sa pravom raspolaganja 95,68m2. Pravo raspolaganja, pravo etažnog vlasništva ima Toljagić (Jove) Savo na 218,43m2 plus 43,20m2. Poreska uprava 197.099,94KM, i Kelečević Jovica sa pravom korištenja u visini od 9/16.

Za sve uknjižene na teretnom listu osim Šmitran Petra imaju sporovi na sudu i ni jedan nije okončan. Republička Uprava za geodetske i pravne poslove PJ Gradiška po našoj ocjeni dva puta je uknjižila Poresku upravu a sve ostale je uknjižila mimo pravosnažnih presuda.

2. Oprema (AOP 011)

Prema podacima iz završnog računa za 2005.godinu vrijednost opreme iznosi 119.831,14KM. Sva oprema je otuđena u 2006.godini od strane radnika i članova prethodne Uprave.

3. Ostala kratkoročna potraživanja (AOP 050)

Potraživanja za otuđena vozila i neplaćeni zakup za dio prostora nalazi se na kontima 2270 u iznosu od 130.773,86KM.

Potraživanja od kupaca, potraživanja od radnika i ostala potraživanja ne postoje prema saznanjima društva.

Potraživanja od kupaca evidentirana u završnom računu za 2005. godinu su naplaćena ili zastarjela.

4. Gotovina (AOP 063)

Svi računi u bankama su blokirani a priliva nema.

5. Gubitak (AOP 129)

Gubitak ranijih godina iznosi 386.939,12 a gubitak tekuće godine iznosi 7.963,50KM.

6. Prosječan broj zaposlenih(AOP 324)

Radnici su odjavljeni u 2006. Godini kada su otuđena oprema koja se služila za obavljanje glavne djelatnosti auto škole- obuka vozača. Obaveze prema radnicima su izmirene. Sudskih sporova – nema.

Bilans uspjeha

Crveni Signal a.d. ne ostavlja prihode od 2006. godine do danas.

Kamate po sudskim presudama ne možemo knjižiti jer sporovi nisu okončani.

Komunalnih naknada nemamo jer se spori vlasništvo nad nekretninama.



CRVENI SIGNAL AD
GRADIŠKA



KOZARSKIH BRIGADA 36
JIB 4401067310003, tel-fax 051-813-201

Zr 562-010-0000-214181

Datum : 10.02.2025.

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU

„CRVENI SIGNAL“ A.D. , Kozarskih brigada 36, Gradiška, JIB 4401067310003

Prema veličini razvrstava se u mala preduzeća.

